



# education

---

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KREITI YA 12**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)**

**LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)**

**MEMORANTAMO**

**EXEMPLAR 2008**

**MEPUTSO: 80**

**Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 13.**

	<u>Bokgoni bjo bo botse kudu go fetiša</u>	<u>Bokgoni bjo bo botse kudukudu.</u>	<u>Bokgoni bjo bo botse kudu.</u>	<u>Bokgoni bja go kgotsotfatša.</u>	<u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u>	<u>Bokgoni bja go išega.</u>	<u>Bokgoni bja go hlaelela kudu.</u>
<p><b>SEPEDİ LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI RUBRIKI SKS</b></p> <p><b>KAROLO YA A: TAODIŠO</b></p> <p><b>MEPUTSO: 40</b></p>	<p><b>GE POLELO LE SETAELE DI LAETŠA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polelo le maswaodikga di laotšwe ka botlalo.</li> <li>- Polelo makgethe e šomišitšwe ka nepagalo.</li> <li>- Kgethontšu e nepagetše ka moka.</li> <li>- Kgethontšu e laetša setaele sa maleba sa ditaba.</li> <li>- Mafoko le ditemana ka moka di hlamilwe ka nepagalo, di tšweletša tlhalošo gabotse.</li> <li>- Setšweletšwa se tloga se se na le ge e ka ba phošwana go laetša gore se badišišitšwe, sa ntšhwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polelo le maswaodikga di laotšwe ka tshwanelo le go kgona go šomiša polelo- makgethe ka nepagalo.</li> <li>- Kgethontšu mo gontši e nepagetše.</li> <li>- Kgethontšu e laetša setaele sa maleba sa ditaba.</li> <li>- Mafoko le ditemana di hlamilwe ka nepagalo le tlhalošo e pepeneneng.</li> <li>- Setšweletšwa ga se na le ge e ka ba phošwana ka ge se badišišitšwe sa ntšhwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polelo le maswaodikga mo gontši ke tša maleba..</li> <li>- Kgethontšu e lekanetšenyana fela e sepelelana le setšweletšwa.</li> <li>- Setaele se nepagetše ebile ke sa tshwanelo, se sepelelana le dinyakwa tša ditaba.</li> <li>- Mafoko le ditemana gantši di hlamilwe ka tshwanelo le tlhalošo e tloga e kwagala..</li> <li>- Setšweletšwa ga se na diphošo go laetša gore se badišišitšwe sa ntšhwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polelo e nyakile e letefaditšwe , maswaodikga a go kgotsotfatša.</li> <li>-Kgethontšu e nyakile go lekanela, ya go sepelelana le ditaba .</li> <li>-Setaele se nyakile go sepelelana le dinyakwa tša ditaba.</li> <li>-Diphošo hlamegong ya ditemana le mafoko le ge tlhalošo e kwagala.</li> <li>-Setšweletšwa se sa na le diphošo le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphošo.</li> <li>-Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polelo ya go lekanetšwa le maswaodikga a go fela a sa šomišwe ka tshwanelo.</li> <li>- Kgethontšu ya magareng, ya go lekanetšwa.</li> <li>- Setaele se hloka nyalelano ebile ga se swanetšane le ditaba.</li> <li>- Mafoko le ditemana di fošagetše le ge tlhalošo ka kakaretšo e kwagala.</li> <li>- Setšweletšwa se na le diphošo tše ntši le ge se badišišitšwe le go ntšhwa diphošo.</li> <li>- Botelele ga se bja maleba telele kudu/kopana kudu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polelo le maswaodikga di fošagetše.</li> <li>- Kgethontšu e lekanetše kudu.</li> <li>- Setaele ga se sepelelana le ditaba..</li> <li>- Mafoko le ditemana ga se tša hlamega, tlhalošo ga e kwagale.</li> <li>- Setšweletšwa se nyeuma ka diphošo le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšhwa diphošo.</li> <li>- Botelele ga se bja maleba telele kudu/ kopana kudu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polelo le maswaodikga di fošagetše kudu.</li> <li>-Kgethontšu e šarakane ebile e hlakahlakane.</li> <li>-Mafoko le ditemana di ša-rakane ebile ga di tselanelane.</li> <li>-Setaele se fošagetše mahlakoreng ka moka.</li> <li>-Setšweletšwa se nyeuma ka diphošo, se a hlakahlakantšha le ge se laetša go badišišwa le go ntšhwa diphošo.</li> <li>-Botelele ga se bja maleba teleletelele/ kopanakopana</li> </ul>
<b>GE DITENG LE TLHAMEGO DI LAETŠA:</b>	7	6	5	4	3	2	1
<p><b>Bokgoni bjo bo botse kudu go fetiša</b></p> <p>-Diteng di laetša kwešišo ya go kgahlliša ya ditaba.</p> <p>-Dikgopolo tša go butšwa tša go hlohla mogopolo.</p> <p>-Ditaba di a nyalelana le dintlha di filwe ka botlalo.</p> <p>-Bohlatse bja temogo ye e tseletšego ya polelo.</p> <p>-Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go hlamega gabotse kudukudu .</p>	<p><b>Khouto 7</b> 80-100%</p> <p><b>32 – 40</b></p>	<p><b>30 – 34</b></p>	<p><b>28 – 31</b></p>				

<p><b><u>Bokgoni bjo bo botse kudukudu.</u></b>                  - Diteng di laetša tlhalošo ye e tseletšego ya ditaba.                  - Dikgopolo di a kgahliša , ke tša boikgopolelo.                  - Dintlha di a latelana ebile di a nyalelana.                  - Temogwana ye e tseletšego ya polelo.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweletša taodišo ye e hlagišitšwego gabotse kudu.</p>	<p><b>Khoutu 6</b> 70-79%</p>	<p><b>30 – 34</b></p>	<p><b>28 – 31</b></p>	<p><b>26 – 29</b></p>	<p><b>24 – 27</b></p>			
<p><b><u>Bokgoni bjo bo botse kudu.</u></b>                  - Diteng di laetša tlhalošo ya go kwagala ya ditaba.                  - Dikgopolo tša go kgahliša tša go goga.                  - Dintlha tše nnyane tša maleba di tšweleditšwe.                  - Temogwana ye e tseletšego ya polelo.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweletša taodišo ye e hlagišitšwego gabotse.</p>	<p><b>Khoutu 5</b> 60-69%</p>	<p><b>28 – 31</b></p>	<p><b>26 – 29</b></p>	<p><b>24 – 27</b></p>	<p><b>22 – 26</b></p>	<p><b>20 – 23</b></p>		
<p><b><u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u></b>                  - Diteng di hlaloša ditaba ka gogotsofatša.                  - Dikgopolo ke tša mehleng , tša go se tselelele.                  - Dintlha tše dingwe tša maleba di laeditšwe.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go amogelega ya lelemtlaleletšo.</p>	<p><b>Khoutu 4</b> 50-59%</p>		<p><b>24 – 27</b></p>	<p><b>22 – 26</b></p>	<p><b>20 – 23</b></p>	<p><b>18 – 22</b></p>	<p><b>16 – 19</b></p>	

<p><b>Bokgoni bjo bo lekanego.</b>                  - Diteng ke tša mehleng tša go se nyalelane.                  - Dikgopolo mo go ntši di tseleng fela di a ipošeletša .                  - Bohlatse bja dintlha tša maleba.                  -Bohlatse bja peakanyo le/sengwalwakakanywa seo se tšweleditšego toadišo ya magareng ya lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p><b>Khouto 3</b> 40-49%</p>			<p><b>20 – 23</b></p>	<p><b>18 – 22</b></p>	<p><b>16 – 19</b></p>	<p><b>14 – 18</b></p>	<p><b>12 – 15</b></p>
<p>Bokgoni bja go išega.                  - Diteng ga di kwagale ka mehla, ga di nyalelane.                  - Dikgopolo ke tše nnyane , fela di a ipošeletša.                  - O fela a etšwa tseleng, go boima go latela kakaretšo ya dikgopolo.                  -Bohlatse bja go se kgotsofatše bja peakanyo le/sengwalwakakanywa sa mathomo.Taodišo ga se ya tšweletšwa gabotse.</p>	<p><b>Khouto 2</b> 30-39%</p>				<p><b>16 – 19</b></p>	<p><b>14 – 18</b></p>	<p><b>12 – 15</b></p>	<p><b>02 – 14</b></p>
<p><b>Bokgoni bja go hlaelela kudukdu.</b>                  - Diteng di fapogile.Ga di nyalelane.                  -Dikgopolo di tšwele tseleng, di šarakane ebile di a hlakahlakantšha.                  - Ga go na peakanyo le/sengwalwakakanywa sa mathomo. Taodišo e tšweleditšwe ka bofokodi.</p>	<p><b>Khouto 1</b> 00-29%</p>					<p><b>12 – 15</b></p>	<p><b>02 – 14</b></p>	<p><b>00 – 13</b></p>

		<u>Bokgoni bjo bo botse kudu go fetiša</u>	<u>Bokgoni bjo bo botse kudukudu</u>	<u>Bokgoni bjo bo botse kudu</u>	<u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u>	<u>Bokgoni bjo bo lekanego</u>	<u>Bokgoni bja go išega.</u>	<u>Bokgoni bja go hlaelela kudu.</u>
<p><b>SEPEDİ LELEMETLALETŠO LA BOBEDI RUBRIKI SKS</b></p> <p><b>KAROLO YA B:</b></p> <p><b>DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE</b></p> <p><b>MEPUTSO: 20</b></p>	<p><b>GE POLELO LE SETAELE DI LAETŠA:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao ka moka ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Polelo ya setšweletšwa mo gontši ke ya maleba ebile e hlamilwe gabotse.</li> <li>- Tlotlontšu mo gohle e nepagetše go ya ka morero. Baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele mo go ntši se nepagetše.</li> <li>- Setšweletšwa se tloga se se na le ge e le phošwana go laetša gore e badišiši tšwe le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ka maleba kudu.</li> <li>- Tlotlontšu e nepagetše kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se nepagetše kudu.</li> <li>- Setšweletšwa ga se na le ge e ka ba phošwana go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao e mentši ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ebile ke sa maleba.</li> <li>- Tlotlontšu e tloga e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se tloga se nepagetše.</li> <li>- Setšweletšwa se tloga se se nale phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše dikgopolo tša go kgotsofatša tša dinyakwa tša sebopego.</li> <li>- Tlhamego ya setšweletšwa e nyakile gokgotsofatša.</li> <li>- Dipošo ga di thibele ke lo ya dintlha.</li> <li>- Tlotlontšu e nyakile go kgotsofatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se nyakile se nepagetše.</li> <li>- Setšweletšwa se sa na le dipošo le ge se laetša go badišišwa le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ke bja ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se na le dikgopolo tša magareng tša dinyakwa tša sebopego.</li> <li>- Melao ye mengwe ya bohlokwa e tlogetšwe.</li> <li>- Setšweletšwa se hlamegile gabotsenyana, se na le dipošo tše ntši.</li> <li>- Tlotlontšu e lekanetše ebile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se na le dipošo.</li> <li>- Setšweletšwa se na le dipošo tše ntši le ge se laetša se badišišitšwe le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ga se bja maleba-telele kudu/ kopana kudu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao ya sebopego ya go se wešišege.</li> <li>- Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile go boima go e latela .</li> <li>- Tlotlontšu e nyaka phošollo ya go tsenelela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele ga se sepelela ne le ditaba.</li> <li>- Setšweletšwa se tletše dipošo le ge se badišišitšwe le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ga se bja maleba- telele kudu/ kopana kudu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile e šarakane.</li> <li>- Tlotlontšu e a Hlakahlakanya ebile ga se ya lokela morero.</li> <li>- Setaele ga se sepelelane le ditaba.</li> <li>- Ga go na bohlatse bja go badišišwa le go ntšhwa dipošo.</li> <li>- Botelele ga se bja maleba- telele/ kopana kopana.</li> </ul>

GE DITENG LE TLHAMEGO DI LAETŠA:		7	6	5	4	3	2	1
<p><b>Bokgoni bjo bo botse kudu go fetiša</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e botsebotse ya dinyakwa tša setšweletšwa.</li> <li>- Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga a tšwe tseleng.</li> <li>- Nyalelano ya diteng le dikgopolo, setšweletšwa se na le dintlha tša go thekga ditaba.</li> <li>- Botlhatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudukudu.</li> </ul>	<p><b>Khouto 7</b> 80-100%</p>	<p><b>16 - 20</b></p>	<p><b>15 – 17</b></p>	<p><b>14 – 16</b></p>				
<p><b>Bokgoni bjo bo botse kudukudu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa.</li> <li>- Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng.</li> <li>- Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dintlha tša go thekga setšweletšwa. w</li> <li>- Botlhatse bja peakanyo le/ sengwa lwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudu.</li> </ul>	<p><b>Khouto 6</b> 70-79%</p>	<p><b>15 - 17</b></p>	<p><b>14 – 16</b></p>	<p><b>13 – 15</b></p>	<p><b>12 – 14</b></p>			
<p><b>Bokgoni bjo bo botse kudu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo ya go kwagala ya dinyakwa tša setšweletšwa.</li> <li>- Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, o tšwile tseleng gannyane.</li> <li>- Setšweletšwa se tloga se nyalelana ka diteng le dikgopolo. .</li> <li>- Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.</li> </ul>	<p><b>Khouto 5</b> 60-69%</p>	<p><b>14 - 16</b></p>	<p><b>13 – 15</b></p>	<p><b>12 – 14</b></p>	<p><b>11 – 13</b></p>	<p><b>10 – 12</b></p>		

<p><b><u>Bokgoni bja go kgotsofatša</u></b>                  - Tsebo ya go kgotsofatša ya dinyakwa tša setšweletšwa.                  - Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibeke tlhalošo.                  - Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolo, se na le dintlha tše dingwe tša go thekga ditaba.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ Sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go amogelega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p><b>Khoutu 4</b> 50-59%</p>		<p><b>12 – 14</b></p>	<p><b>11 – 13</b></p>	<p><b>10 – 12</b></p>	<p><b>09 – 11</b></p>	<p><b>08 – 10</b></p>	
<p><b><u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u></b>                  - Tsebo ya magareng ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo e tshetshe..                  - Moithuti o tšwele tseleng, hlalošo ga e kwagale gabotse.                  - Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa magareng sa go hlamega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p><b>Khoutu 3</b> 40-49%</p>			<p><b>10 – 12</b></p>	<p><b>09 – 11</b></p>	<p><b>08 – 10</b></p>	<p><b>07 – 09</b></p>	<p><b>06 – 08</b></p>
<p><b><u>Bokgoni bja go išega.</u></b>                  -Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ya go lekanela.                  - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e tšwelele mo go ntši.                  - Nyalelano ya setšweletšwa e lekane tše kudu                  -Ga go na bohlatse bja peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo .</p>	<p><b>Khoutu 2</b> 30-39%</p>				<p><b>08 – 10</b></p>	<p><b>07 – 09</b></p>	<p><b>06 – 08</b></p>	<p><b>01 – 07</b></p>
<p><b><u>Bokgoni bja go hlaelela kudukudu.</u></b>                  - Ga go na tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa.                  - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo e no se kwagale ka gohle.                  - Setšweletšwa se šarakane ebile se a hlakahlakanya.                  - Ga go na peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo.                  - Setšweletšwa se hlagišitšwe ka bofokodi</p>	<p><b>Khoutu 1</b> 00- 29%</p>					<p><b>06 – 08</b></p>	<p><b>01 – 07</b></p>	<p><b>00 – 06</b></p>

		<u>Bokgoni bjo bo botse kudu go fetiša</u>	<u>Bokgoni bjo bo botse kudukudu</u>	<u>Bokgoni bjo bo btse kudu.</u>	<u>Bokgoni bja go kqotsofatša</u>	<u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u>	<u>Bokgoni bja go išega.</u>	<u>Bokgoni bja go hlaelela kudukudu.</u>
<p><b>SEPEDİ LELEMETLALETŠO LA BOBEDI RUBRIKI SKS</b></p> <p><b>KAROLO YA C DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA LE DITŠWELETŠWA TŠA TSEBIŠO, MELAETŠA LE MAHLAKORENTŠI</b></p> <p><b>MEPUTSO: 20</b></p>	<p><b>GE POLELO LE SETAELE DI LAETŠA:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao ka moka ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Polelo ya setšweletšwa mo gontši ke ya maleba ebile hlamilwe gabotse.</li> <li>- Tlotlontšu mo gohle e ne pagetše go ya ka morero. bbaamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele mo go ntši se nepagetše.</li> <li>- Setšweletšwa se tloga se se na le ge e le phošwana go laetša gore se badišiši tšwe le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ka maleba kudu.</li> <li>- Tlotlontšu e nepagetše kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se nepagetše kudu.</li> <li>- Setšweletšwa ga se na le ge e ka ba phošwana go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao e mentši ya maleba ya sebopego.</li> <li>- Setšweletšwa se hlamilwe gabotse ebile ke sa maleba.</li> <li>- Tlotlontšu e tloga e nepagetše go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se tloga se nepagetše.</li> <li>- Setšweletšwa se tloga se se nale phošo go laetša gore se badišišitšwe le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše dikgopolo tša go kqotsofatša tša dinyakwa tša sebopego.</li> <li>- Tlhamego ya setšweletšwa e nyakile go kqotsofatša. Diphošo ga di thibeke kelo ya dintlha.</li> <li>- Tlotlontšu e nyakile go kqotsofatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele se nyakile se nepagetše.</li> <li>- Setšweletšwa se sa na le diphošo le ge se laetša go badišišwa le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se na le dikgopolo tša magareng tša dinyakwa tša sebopego</li> <li>-Melao ye mengwe e Bohlokwa e tlogetšwe.</li> <li>- Setšweletšwa se hlamegile gabotsenyana, se na le diphošo tše ntši.</li> <li>- Tlotlontšu e lekanetše ebile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>-Setaele se na le diphošo.</li> <li>- Setšweletšwa se na le diphošo tše ntši le ge se laetša se badišiši tšwe le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ga se bja male ba-telele kudu/ kopana kudu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O šomišitše melao ya sebopego ya go se kwešišege.</li> <li>-Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile go boima go e latela .</li> <li>- Tlotlontšu e nyaka phošollo ya go tsenelela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</li> <li>- Setaele ga se sepelela ne le ditaba.</li> <li>- Setšweletšwa se tletše diphošo le ge se badišišitšwe le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ga se bja male ba- telele kudu/ kopana kudu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga se a šomiša melao yamaleba ya sebopego. – Tlhamego ya setšweletšwa e a fokola ebile e šarakane.</li> <li>- Tlotlontšu e a hlakahlala kanya ebile ga se ya lokela morero.</li> <li>- Setaele ga se sepelelane le ditaba.</li> <li>- Ga go na bohlatse bja go badišišwa le go ntšwa diphošo.</li> <li>- Botelele ga se bja male ba- telelelele/ kopana kopana.</li> </ul>



GE DITENG LE TLHAMEGO DI LAETŠA:		7	6	5	4	3	2	1
<p><b>Bokgoni bjo bo botse kudu go fetiša</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e botsebotse ya dinyakwa tša setšweletšwa.</li> <li>- Moithuti o tlhokometše tebelelo ya ditaba, ga a tšwe tseleng.</li> <li>- Nyalelano ya diteng le dikgopolo, setšweletšwa se na le dintlha tša go thekga ditaba.</li> <li>- Botlhatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudukudu.</li> </ul>	<p><b>Khoutu 7</b> 80-100%</p>	<p><b>16 – 20</b></p>	<p><b>15 – 17</b></p>	<p><b>14 – 16</b></p>				
<p><b><u>Bokgoni bjo bo botse kudukudu.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa.</li> <li>- Moithuti o tlhokometše tebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng.</li> <li>- Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dintlha tša go thekga setšweletšwa.</li> <li>- Botlhatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse kudu.</li> </ul>	<p><b>Khoutu 6</b> 70-79%</p>	<p><b>15 – 17</b></p>	<p><b>14 – 16</b></p>	<p><b>13 – 15</b></p>	<p><b>12 – 14</b></p>			

<p><b><u>Bokgoni bjo bo botse kudu.</u></b>                  - Tsebo ya go kwagala ya dinyakwa tša setšweletšwa.                  - Moithuti o hlokometše tebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng gannyane.                  - Setšweletšwa se tloga se nyalelana ka diteng le dikgopolo.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go hlamega gabotse.</p>	<p><b>Khouto 5</b> 60-69%</p>	<p><b>14 – 16</b></p>	<p><b>13 – 15</b></p>	<p><b>12 – 14</b></p>	<p><b>11 – 13</b></p>	<p><b>10 – 12</b></p>		
<p><b><u>Bokgoni bja go kgotsfatša</u></b>                  - Tsebo ya go kgotsfatša ya dinyakwa t tša setšweletšwa.                  - Moithuti o tšwele tseleng, fela se ga se thibele tlhalošo.                  - Setšweletšwa se nyakile go nyalelana ka diteng le dikgopolo, se na le dintlha tše dingwe tša go thekga ditaba.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa go amogelega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p><b>Khouto 4</b> 50-59%</p>		<p><b>12 – 14</b></p>	<p><b>11 – 13</b></p>	<p><b>10 – 12</b></p>	<p><b>09 – 11</b></p>	<p><b>08 – 10</b></p>	
<p><b><u>Bokgoni bjo bo lekanego.</u></b>                  - Tsebo ya magareng ya dinyakwa tša Setšweletšwa. .Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo e tshetshe..                  - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e kwagale gabotse.                  - Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng.                  - Bohlatse bja peakanyo le/ sengwalwakakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweletšwa sa magareng sa go hlamega sa lelemetlaleletšo la bobedi.</p>	<p><b>Khouto 3</b> 40-49%</p>			<p><b>10 – 12</b></p>	<p><b>09 – 11</b></p>	<p><b>08 – 10</b></p>	<p><b>07– 09</b></p>	<p><b>06 – 08</b></p>
<p><b><u>Bokgoni bja go išega.</u></b>                  - Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweletšwa. Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo ya go lekanela.                  - Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo ga e tšwelele mo go ntši.                  - Nyalelano ya setšweletšwa e lekanetše kudu                  - Ga go na bohlatse bja peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo .</p>	<p><b>Khouto 2</b> 30-39%</p>				<p><b>08 – 10</b></p>	<p><b>07 – 09</b></p>	<p><b>06 – 08</b></p>	<p><b>01 – 07</b></p>

<p><b><u>Bokgoni bja go hlaelela kudu.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga go na tsebo ya dinyakwa tša setšweletšwa.</li> <li>- Moithuti o tšwele tseleng, tlhalošo e no se kwagale ka gohle.</li> <li>- Setšweletšwa se šarakane ebile se a hlakahlakanya.</li> <li>- Ga go na peakanyo/ sengwalwakakanywa sa mathomo.</li> <li>- Setšweletšwa se hlagišitšwe ka bofokodi</li> </ul>	<p><b>Khouto 1</b> <b>20-29%</b></p>					<p><b>06 – 08</b></p>	<p><b>01 – 07</b></p>	<p><b>00 – 06</b></p>
---	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**KAROLO YA C**

**Tše dingwe tše bohlokwa tše di swanetšego go hlokomelwa go ditšweletšwa tše kopana:**

1. Karata/Poskarata:

Ela hloko tše di latelago:

- Tšatšikgwedi
- Nako
- Lefelo
- Morero
- Retšistara le polelo e be tša maleba
- E be ka gare ga lepokisana
- Mongwalo wa maleba (fonte)
- Go be le taetšo ya mahlakore a mabedi (mohlala: lehlakore la leina le atrese le lehlakore la molaetša).

2. Maphephetsebiši:

- Go be le hlogo ya seo go tlogo tsebišwa ka ga sona.
- Go be le tshedimošo ka botlalo.
- Taetšo ya letšatši, lefelo le nako ge di nyakega.
- Go be le morero.
- Retšistara ya maleba.
- Go šomiswe mengwalo ya go fapana (fonte)

3. Ditaelo:

- Tša mo kae?
- Mabapi le eng?
- Di tšwelela ka mokgwa wa ntlha ka ntlha.
- E be tšeo di kgonagalago
- E be tša malebana le lefelo, gammogo le baamogedi ba tshedimošo.

**PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 80**